



Naše mišljenje

Prema našem mišljenju, priloženi sažeti finansijski izvještaji Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina („Banka“), dosljedni su, u svim materijalno značajnim aspektima, revidiranim finansijskim izvještajima, pripremljenim u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sažeti finansijski izvještaji

Sažeti finansijski izvještaji Banke su izvedeni iz revidiranih finansijskih izvještaja Banke za godinu završenu 31. decembra 2023. i obuhvataju:

- izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2023. godine;
- izvještaj o bilansu uspjeha za godinu završenu na taj dan;
- izvještaj o ukupnom rezultatu za godinu završenu na taj dan; i
- opšte informacije o Banci.

Sažeti finansijski izvještaji ne sadrže sve objave koje su zahtijevane u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Čitanje sažetih finansijskih izvještaja i izvještaja nezavisnog revizora stoga nije zamjena za čitanje finansijskih izvještaja Banke i odnosnog izvještaja nezavisnog revizora.

Na osnovu člana 124. Zakona o bankama i člana 17. Odluke o eksternoj reviziji i sadržaju revizije u banci, Sparkasse Bank d.d. BiH objavljuje revidirane izvještaje na dan 21.04.2024. godine.

Izvještaj nezavisnog revizora na sažete finansijske izvještaje

Dioničaru Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina

Revidirani finansijski izvještaji i naše revizorsko mišljenje

U našem izvještaju od 12. aprila 2024. godine izrazili smo nemodifikovano mišljenje na revidirane finansijske izvještaje Banke

Odgovornost Uprave za sažete finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje sažetih finansijskih izvještaja na osnovu informacija izvedenih iz revidiranih finansijskih izvještaja sastavljenih u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o tome da li su sažeti finansijski izvještaji dosljedni, u svim materijalno značajnim aspektima, revidiranim finansijskim izvještajima, na osnovu naših procedura provedenih u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardom 810 (Revidirani): „Angažmani radi izvještavanja o sažetim finansijskim izvještajima“.

Za i u ime PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina 12. april 2024. godine



Mirza Bihorac
Direktor i ovlašteni revizor

Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2023. godine (000 KM)	31.12.2023	31.12.2022	Izvještaj o bilansu uspjeha za godinu koja je završila na 31.12.2023. godine (000 KM)	31.12.2023	31.12.2022
Imovina			Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi	73,278	60,610
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	380,414	331,488	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijske imovine po amortizovanom trošku	71,398	58,874
Finansijska imovina po fer vrijednost kroz bilans uspjeha	167	157	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	1,880	1,736
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	151,795	145,159	Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi	-11,556	-8,724
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	1,684,513	1,592,077	Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi po finansijskim obavezama po amortizovanom trošku	-11,556	-8,724
Obavezna rezerva kod CBBiH	187,801	173,170	Neto prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi	61,722	51,886
Depoziti kod drugih banaka	43,204	65,570	Prihod od naknada i provizija	42,645	39,398
Kredit i potraživanja od klijenata	1,437,199	1,341,616	Rashodi od naknada i provizija	-10,377	-9,144
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	16,309	11,721	Neto prihod od naknada i provizija	32,268	30,254
Derivatni finansijski instrumenti - imovina	2	-	Umanjenja vrijednosti i rezervisanja	-10,267	-11,096
Odgodena porezna imovina	4,121	3,604	Neto kreditni gubici / (neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka)	-10,249	-10,943
Nekretnine i oprema	31,102	30,456	Neto kreditni gubici / (neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka)	-8	10
Imovina s pravom korištenja	3,685	3,037	Neto kreditni gubici / (neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka)	-218	-123
Ulaganja u investicijske nekretnine	1,426	1,461	Ostali dobici i gubici od finansijske imovine	-101	522
Nematerijalna imovina	3,821	3,670	Neto dobici / (gubici) od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku	-111	492
Ulaganja u pridružena društva	607	607	Neto efekti promjene vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	10	30
Dugoročna imovina namijenjena prodaji	4	61	Neto pozitivne / negativne kursne razlike	3,606	3,498
Ostala imovina i potraživanja	1,099	1,120	Dobici i gubici od dugoročne nefinansijske imovine	-25	332
Ukupno imovina	2,262,756	2,112,897	Neto dobici / gubici od otuđenja nekretnina i opreme	67	-16
Obaveze i kapital			Neto dobici / gubici od otuđenja nematerijalne imovine	-	-132
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1,958,931	1,830,247	Neto dobici / gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji	714	990
Depoziti od banaka i drugih finansijskih institucija	154,756	147,594	Ostali neto gubici / dobici od ostale nefinansijske imovine	-806	-510
Depoziti od klijenata	1,735,437	1,620,768	Ostali prihodi	5,013	2,897
Uzeti krediti	56,617	51,235	Troškovi zaposlenih	-23,552	-22,502
Obaveze po osnovu najмова	3,745	3,047	Troškovi amortizacije	-5,486	-5,415
Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	8,376	7,603	Ostali troškovi i rashodi	-27,622	-22,436
Derivatni finansijski instrumenti - obaveze	2	-	Dobit iz redovnog poslovanje prije oporezivanja	35,556	27,940
Obaveze za porez na dobit	438	266	Tekuci porez na dobit	-3,277	-2,780
Rezervisanja	16,871	17,467	Odgođeni porez na dobit	392	513
Kreditni rizik preuzetih obaveza i datih garancija	11,575	12,761	Porez na dobit	-2,885	-2,267
Sudski sporovi	568	792	Dobit	32,671	25,673
Ostala rezervisanja	4,728	3,914	Zarada po dionici		
Ostale obaveze	1,839	1,781	Osnovna i razrijeđena zarada	37.78	29.69
Ukupne obaveze	1,978,081	1,849,761			
Dionički kapital	86,473	86,473			
Dionička premija	3,000	3,000			
Statutarne rezerve	45,205	45,205			
Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrjednosti kroz ostali ukupni rezultat	-6,808	-5,676			
Akumulirana neraspoređena dobit	156,805	134,134			
Profit tekuće godine	32,671	25,673			
Akumulirana neraspoređena dobit iz prethodnih godina	124,134	108,461			
Ukupno kapital	284,675	263,136			
Ukupno obaveze i kapital	2,262,756	2,112,897			

Izvještaj o ukupnom rezultatu za godinu koja je završila na 31.12.2023. godine (000 KM)	31.12.2023	31.12.2022
Dobit	32,671	25,673
Ostali ukupni rezultat	-1,132	-7,976
Stavke koje se mogu reklasifikovati u bilans uspjeha	-1,132	-7,976
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-1,257	-8,862
Odgođeni porezi na stavke koje se mogu reklasifikovati	125	886
Stavke koje se neće reklasifikovati u bilans uspjeha	-	-
Ukupni rezultat	31,539	17,697

Osnovne informacije o Banci:

Naziv Banke: Sparkasse Bank dd BiH Adresa: Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo Tel: 033/280-300 S.W.I.F.T.: ABSBBA22 E-mail: info@sparkasse.ba	Nadzorni odbor Banke: Gerhard Maier - Predsjednik Walburga Seidl - Član, Zamjenik predsjednika Renate Ferlitz - Član Peter Konrad - Član Christoph Schoefboeck - Član Željko Šain - Član Fatima Mahmutčehajić Novalija - Član	Odbor za reviziju Banke: Zlatan Jašarević – Predsjednik Angelika Greimel-Rechling – član Samir el-Jibrini – član Amela Markić – član Edis Hadžimušović – član Interni revizor Banke: Jasminka Terzić	Uprava Banke: Amir Softić - Predsjednik Uprave Igor Bilandžija - Član Uprave Amer Hadžikadić - Član Uprave Igor Jokić - Član Uprave	Broj podružnica: 7 (sedam) Broj poslovnica: 39 (tridesetdevet) Broj zaposlenih radnika na dan 31.12.2023. godine: 504 Vanjski revizor banke: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Dioničari koji imaju 5% i više dionica sa pravom glasa: Steiermarkische Bank und Sparkassen AG
---	---	---	--	---